


Bonnes fêtes à tous les parents

En Limousin, comme ailleurs en France, la fête des mères et celle des pères ne sont pas uniquement des fêtes pour les enfants. Ces journées sont l'occasion d'exprimer son affection et son respect envers ses parents, tout en conservant quelques traces de traditions bien limousines.



L'origine de ces fêtes est relativement récente, mais elles portent une valeur universelle. La fête des mères, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été officialisée en France en 1950. Pourtant, des initiatives similaires existaient déjà depuis la fin du XIXe siècle. Il faut aussi rappeler que le régime de Vichy, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait encouragé cette célébration pour mettre en avant le rôle de la femme au foyer. En Limousin, les écoles et les églises ont rapidement pris l'habitude de marquer cette journée par des chants, des poèmes ou l'offrande de fleurs.

Quant à la fête des pères, elle est devenue officielle un peu plus tard, en 1952, cette fois sous l'impulsion d'une campagne publicitaire, lancée par un fabricant... de briquets ! Malgré cette origine plus commerciale, la fête a su trouver une vraie place dans les familles.

Tradition et symbolisme en Limousin

Même s'il n'existe pas de tradition véritablement ancienne propre au Limousin pour ces fêtes, la manière de les célébrer y a pris une touche bien locale. Dans certaines familles, on profite de cette journée pour dresser une grande table et rassembler les générations, des aïeux jusqu'aux

plus petits. Le repas, souvent préparé avec des produits typiquement limousins : viande limousine, fromages, clafoutis (aux cerises bien sûr) devient un moment de partage authentique.

Les fleurs occupent aussi une place importante dans la symbolique de ces fêtes. La rose est fréquemment offerte à la mère, mais on peut aussi choisir la pivoine. Avec sa floraison entre mai et juin, ses couleurs éclatantes et son parfum délicat, la pivoine exprime un sentiment profond et noble. Elle est d'ailleurs souvent considérée comme le symbole de la protection maternelle, de la tendresse et de la force des liens familiaux. Pour le père, les cadeaux sont souvent plus « utiles » : une bouteille de vin, une cravate choisie avec soin...

Des idées cadeaux

Une création personnalisée comme un dessin, un objet en bois, une carte écrite à la main, peuvent procurer autant de joie qu'un cadeau plus onéreux.

En général, les enfants fabriquent quelque chose à l'école : poèmes, dessins, bracelets... C'est souvent cette simplicité qui touche le plus les parents. Ce qui compte, ce n'est pas le prix, mais la signification. Dire « Je t'aime » en occitan peut aussi

faire partie du cadeau. Une phrase comme « Ma mère, tu es la lumière de mon cœur » ou « Mon père, ton savoir est mon chemin » peut avoir bien plus d'impact que ce qu'on trouve en magasin.

Entre passé et présent, une célébration du lien

Aujourd'hui, la fête des mères et la fête des pères sont aussi l'occasion de réfléchir à la transmission : des valeurs, des langues, des histoires, de la culture. C'est parfois le bon moment pour parler occitan, raconter une anecdote de famille, faire vivre la mémoire de ses proches et de son pays.

Agenda du centenaire Marcelle Delpastre - 1925/2025


> **Le 14 mai à 20h30, à la Librairie occitane de Limoges (87)** : Causerie de Jan dau Melhau « Marcelle Delpastre & Jan dau Melhau : histoire d'une amitié »

> **Le 16 mai à 20h, au Vieux Château de Vicq-sur-Breuilh (87)** : « Nathanaël sous le figuier », récital voix et accordéon, en français et en occitan, avec Thérèse Canet et Marie-Laure Fraysse.

> **Le 14 juin à 16h, à la Ferme de Villefavard (87)** : Nuit des forêts, « Marcelle à l'oreille »

Bonas festas a tots los parents !

En Lemosin coma alhors en França, las festas de las mairs e daus pairs son pas ren mas de las festas per los pitits. 'Quelas jornadas son l'enchaïson de tesmonhar l'afeccion e lo respiech daus parents, en tut gardar daus biais de far bien lemosins.



L'origina de 'quelas festas es modèrna, mas an 'na valor universal. La festa de las mairs, coma la coneissem uei, fuguet oficializada en França en 1950. Mai si quò se fasiá mai o mens dempuei la fin dau segle XIX. Fau ben dire que lo governament de Vichy, pendent la Segonda Guerra mondiala, encoratjèt 'quela celebracion per valorizar lo ròtle de la femna au fogier. En Lemosin, las escòlas e las egleïsas prengueren l'abituda de marcar 'quela jornada per daus chants, daus poemas o de las flors. La festa daus pairs venguet oficiala un pauc pus tard, en 1952, questa còp en sega d'una campanha publicitària menada per un fabricant de... briquets ! Maugrat son origina comerciala, ela a tanben 'chabat per prener una plaça importanta dins las familhas.

Tradicion e simbolisme en país lemosin

Si i a pas de tradicion lemosina vertadièrament associada a 'quelas festas, lo biais de las celebrar a prengut, aquí, una color bien locala. Dins quauquas familhas, profiten de 'quelas jornadas per assemblar las generacions alentorn de la taula, daus pus vielhs aus pus jòunes. Lo repas, suvent preparat emb daus produchs plan lemosins - charn de vacha limosina, fromatge, clafotis (de cereïjas,

de segur) - ven un moment de partatge autentic.

Las flors, elas, tenen 'na plaça importanta dins la simbòlica de 'quelas festas. La ròsa, mai que mai, es suvent uferta a la mair, mas se pòt maitot chausir la pivèna. En flors en mai e junh, la pivèna, emb sas colors vivas e son parfum doç, exprima un sentiment intense e nòble. Es d'alhors considerada coma lo simbòu de la proteccion mairala, de la tendressa e de la fòrça daus liams familhaus. Per los pairs, lo present es suvent mai « utile » : una botelha de bon vin, una crebata chausida emb gost...

Quauquas idéias de presents

Una creacion personalizada coma un dessenh, quauqua ren en bois o una carta escricha a la man pòt tant far plaser coma un present mai char. Generalament, los enfants preparan quauqua ren a l'escòla : poemas, dessenh, bracelet... Suvent, qu'es 'quò mai simple que manha lo mai. L'essenciau, qu'es pas lo pretz, mas lo sense. Dire « T'aime » en occitan, quò pòt tanben far partida dau present. Una frasa coma « Ma mair, tu ses la lumiera de mon còr » o « Mon pair, ton saber es mon chamin » pòt plan mai marcar que çò que se tròba dins los magasins.

Entre passat e present, una celebracion dau liam

Aüei, las festas de las mairs e daus pairs son tanben l'enchaïson de sonjar a la transmission : de valors, de lingas, d'istòrias, de cultura. Quò pòt èsser lo moment de parlar en occitan, de contar una istòria de familha, de far viure la memòria de sa familha e de son país.

Agenda dau centenari Marcelle Delpastre -

1925/2025

> **Lo 14 dau mes de mai a 20 h 30**, a la Librariá occitana de Limòtges (87) : Eslingada de Jan dau Melhau « Marcelle Delpastre & Jan dau Melhau : istòria d'una amistat »

> **Lo 16 dau mes de mai a 20 h**, au Vièlh Chasteu de Vicq-sur-Breuilh (87) : « Nathanaël jos lo figier », recitau votz e acordeon, en francés e en occitan, emb Teresa Canet e Marie-Laure Fraysse.

> **Lo 14 dau mes de junh a 16 h**, a la Bòria de Vile Favart (87) : Nuech de las forests, « Marcelle a l'aureilha ».